

t9_pre_topc
(TMK9LT7ptc9tLjkZop3A8x52uPRCdvxpSqt)

October 27, 2020

Let $l1_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k5_relset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_pre_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_xboole_0 : \iota$ be given. Let $k2_partfun1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k5_relat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $l1_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.(l1_pre_topc X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (u1_struct_0 (k1_pre_topc X0 X1) = X1)) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(m1_subset_1 X0 (k1_zfmisc_1 X1)) \Leftrightarrow (r1_tarski X0 X1) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.\forall X2.\forall X3.((v1_funct_1 X3) \wedge \\ & ((v1_funct_2 X3 X0 X1) \wedge (m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 \\ & X0 X1)))) \Rightarrow ((r1_tarski X2 X0) \Rightarrow (((X1 = k1_xboole_0) \wedge (X0 \neq k1_xboole_0)) \vee \\ & ((v1_funct_1 (k2_partfun1 X0 X1 X3 X2)) \wedge ((v1_funct_2 (k2_partfun1 \\ & X0 X1 X3 X2) X2 X1) \wedge (m1_subset_1 (k2_partfun1 X0 X1 X3 X2) (k1_zfmisc_1 \\ & (k2_zfmisc_1 X2 X1))))))) \quad (3) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.\forall X3.(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1))) \Rightarrow (k5_relset_1 X0 X1 X2 X3 = k5_relat_1 X2 X3) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.\forall X2.\forall X3.((v1_funct_1 X2)\wedge \\ & (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1))))\Rightarrow(k2_partfun1 \\ & X0 X1 X2 X3 = k5_relat_1 X2 X3) \end{aligned} \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0 X0)\wedge(l1_struct_0 X0))\Rightarrow(\neg v1_xboole_0 (u1_struct_0 X0)) \quad (6)$$

Assume the following.

$$v1_xboole_0 k1_xboole_0 \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1_pre_topc X0)\Rightarrow(l1_struct_0 X0) \quad (8)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.\forall X2.\forall X3.((v1_funct_1 X2)\wedge \\ & (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1))))\Rightarrow((v1_funct_1 \\ & (k2_partfun1 X0 X1 X2 X3))\wedge(m1_subset_1 (k2_partfun1 X0 X1 X2 X3) \\ & (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1)))) \end{aligned} \quad (9)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.(l1_pre_topc X0)\Rightarrow(\forall X1.((\neg v2_struct_0 X1)\wedge \\ & (l1_pre_topc X1))\Rightarrow(\forall X2.((v1_funct_1 X2)\wedge((v1_funct_2 \\ & X2 (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 X1))\wedge(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 \\ & (k2_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 X1))))))\Rightarrow(\forall X3. \\ & (m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))\Rightarrow((v1_funct_1 \\ & (k5_relset_1 (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 X1) X2 X3))\wedge((v1_funct_2 \\ & (k5_relset_1 (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 X1) X2 X3) (u1_struct_0 \\ & (k1_pre_topc X0 X3)) (u1_struct_0 X1))\wedge(m1_subset_1 (k5_relset_1 \\ & (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 X1) X2 X3) (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 \\ & (u1_struct_0 (k1_pre_topc X0 X3)) (u1_struct_0 X1)))))))))) \end{aligned}$$